

В. С. ЯКОВЛЕВ—ДАЛАН ТӨРӨӨБҮТЭ 70 СЫЛЫН БЭЛНЭТЭЭНИ

—Улуу кийигит буюу көрдүкү. Били сулуунан бэрирге дуулунохтоахтыг, аатын ааттата гуруоххугун бараарбын,— дьэтэ Тумарча оролорго туһайан. Василий Семенович оскуола бороогун хара атыл-дыарыттан подинститутка сыды-аң хаайылылар дьэри бэйэ бөркө үөрөммитин, «ол дойдуга» да сытан ааырын, үөрөһөрүн тохтоонотодун бу да сырыыга чорбоччу тутан бөлүөтэтилер. «Эйиги Далай үөрөмнүт оскуолатынан үөрөнөргүтүнэн дьолдообуһун аа-

— Ойуунуснай 100 санһын туодар үбүлүйүгэр ба-

— Байгэлтгүйн байдлыг бэлэм аяар дэв аяар өйгөтө
Далайга хайа эр өргүнэн сабыдмаллах буолбутун
(Салгытын 2-е сүр. көр.).

Бастагы-бонтуруубунааи улпнтрбсоюз 1997 сыллаагы улэин отчута истилинэ. Дагылааты бырабы-лыынаа председателии солбуйааччы Григорьев А. Г. оморд. Бу тарпагы ааснат сыллаагы улэа-хамнаа ортоа сылааламмыт, Дирингээри, Хатылааагы ар-паа предириниелара, Чурапчытаагы киин остало-чыларара, Мугудай бэкээринилэрэ молтөхтүк үлэлэ-биттэр. Дагылаатчыт комиссия тариллэн улпнтрб-соа арахсыбытынаа «Маарыкчааа», Чурапчы, Сылаа-гиреббидевоолара тариллибиттэрин ийигинирдэ.

Ийигиниэн, улуустаагы не дымада отделын 1997 с. таринн аччазынны следственнай үлэа солбуйааччы Датонов К. Е. туруорди. Киин оиогулуубут буруй-

[illegible]

Муньёхха удуус дьаһалатын аппаратын үтэлитэ
Поен Т. В. катынна уонна тыл этэ.
М. Поговицына.

Г. БАНШЕВА, торопшут.

Иван ПИНИГИН,
ССРС спордун мастара, улуустаары дуобат
федерациятын солбууар председатели.

Дмитрий ЗВЕРСТОВ,
России спордун ветерана, СР спордун мастара,
улуу рекордсмена,

Император ЭВЕРСТОВ.

ПОЛОЖЕНИЕ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ МЕСТНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ В УЛУСЕ СТАВОК ЛИЦЕНЗИОННОГО СБОРА ЗА ПРАВО ТОРГОВЛИ ПОДАКЦИЗНЫМИ ТОВАРАМИ: ПИВОМ, ТАБАЧНЫМИ, ЮВЕЛИРНЫМИ И ВИНО-ВОДОЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ.

1. Общие положения.

1. Лицензионный сбор за право торговли пивом, табачными, вино-водочными и ювелирными изделиями устанавливается на основании Закона РФ «Об основах налоговой системы в РФ» 2118-1 от 27.12.91 г. ст. 31 п. 4 и п. 4-а и в соответствии с Федеральным Законом РФ от 14.02.96 г. «Об акцизах».

2. Объектом обложения сбором является право юридического и физического лица на торговлю пивом, табачными и ювелирными изделиями.

11. Плательщиками лицензионного сбора на пиво, табачные, ювелирные изделия.

3. Плательщиками сбора являются юридические лица-предприятия всех организационно-правовых форм (включая предприятия с иностранными инвестициями и их дочерние предприятия), а также граждане РФ и других государств, реализующие пиво, табачные и ювелирные изделия населению.

При этом физические лица, изъявившие желание заниматься торговлей пивом, табачными и ювелирными изделиями, должны зарегистрироваться в качестве предпринимателей в соответствии с Законом РСФСР от 7 декабря 1991 г.

11. Ставки лицензионного сбора.

4. Установить следующие ставки лицензионного сбора:

- а) за право торговли пивом:
 - для юридических лиц и физических лиц—в 50-кратном размере минимальной оплаты труда в год;
 - б) за право торговли табачными изделиями:
 - для юридических лиц—в 10-кратном размере минимальной оплаты труда в год;
 - для физических лиц—в 3-кратном размере минимальной оплаты труда в год;
 - в) за право торговли ювелирными изделиями:
 - для юридических лиц—в 10-кратном размере минимальной оплаты труда в год;
 - для физических лиц—в 3-кратном размере минимальной оплаты труда в год.

При торговле юридическими и физическими лицами с временных торговых точек, обслуживающих вечер, балы, гулянья и др. мероприятия—в размере 1/2, установленного Законом размера минимальной

ежемесячной оплаты труда за каждый день торговли (пункт).

11. Порядок исчисления и сроки оплаты лицензионного сбора.

5. Лицензионный сбор за право торговли пивом, табачными и ювелирными изделиями, перечисляется юридическими лицами с расчетного счета платежным поручением, а физическими лицами—личными чеком уполномоченного банка, либо через иные учреждения, принимающие платежи от них, до получения права на торговлю пивом, табачными и ювелирными изделиями.

Лицензионный сбор на право торговли пивом вносятся юрид. и физ. лицам на основании их письменных заявлений органами государственной власти улуса на территории Чурапчинского улуса, где осуществляется торговля, по согласованию с территориальными органами Государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора в 15-дневный срок со дня подачи заявления и предъявления документа об оплате лицензионного сбора.

Средства, поступившие от уплаты сбора за право торговли пивом, табачными и ювелирными изделиями зачисляются в местные бюджеты улуса.

В случае отказа о выдаче права на торговлю пивом, табачными и ювелирными изделиями, внесенный сбор возмещается финансовыми органами в 5-дневный срок при предъявлении письменного отказа.

6. Предприятия и граждане, получившие право на торговлю пивом, табачными и ювелирными изделиями имеют право на реализацию этих изделий на территории данного улуса, в течение 12 месяцев, считая с даты выдачи права на реализацию пива, табачных и ювелирных изделий.

Граждане (физ. лица), осуществляющие торговлю с временных торговых точек, право на торговлю не приобретают.

7. Оплата указанных лицензионных сборов юрид. лицами производится за счет прибыли, остающейся после уплаты налога на прибыль, а физическими лицами производится за счет собственных средств.

8. При реорганизации предприятия (слияние, разделение, преобразование в иную организационно-правовую форму) к вновь созданному предприятию, являющемуся правопреемником прав и обязанностей прежнего предприятия, переходит право реализации пивом, табачными и ювелирными изделиями в данном улусе.

В этом случае право на торговлю переоформляется на вновь созданное предприятие без оплаты однопре-

менно с государственной регистрацией созданного предприятия.

9. Администрация улуса ведет учет выданных документов на право реализации пива, табачных и ювелирных изделий, оформляемых в 3-х экземплярах: один выдается в налоговую инспекцию по Чурапчине—одна выдается в налоговую инспекцию по Чурапчинскому улусу, третий находится вместе с заявлением и принятым решением в деле администрации улуса.

10. В случае нарушения и реализации пивом, табачными и ювелирными изделиями на территории улуса, решение об изъятии (конфискации) товаров принимает суд или административные комиссии при исполнительных органах местной власти в пределах своих полномочий. При этом следует руководствоваться Кодексом РСФСР об административных правонарушениях (статьи 147-151), Гражданским кодексом РСФСР (ст. 40, 58, 111), Законом РФ «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. № 2300-1-1 (раз. IV).

Заключение с возможностью дальнейшего использования товаров выдается органами санитарно-эпидемиологического надзора по качеству товаров.

V. Освобождение от уплаты сбора за право торговли пивом.

11. Освобождение от уплаты сбора за право торговли пивом, табачными и ювелирными изделиями не допускается.

VI. Ответственность плательщиков и контроль налоговых органов.

12. Реализация пива, табачных и ювелирных изделий без уплаты сбора на право торговли, при наличии просроченной задолженности сбора на право торговли пивом, табачными и ювелирными изделиями не разрешается.

За осуществление торговли пивом, табачными и ювелирными изделиями юрид. и физ. лица уплачивают местный бюджет улуса. Сумму несобственного дохода в размере рыночной стоимости реализованных пива, табачных и ювелирных изделий за весь период торговли без соответствующих документов, к ним могут быть применены другие экономические санкции, предусмотренные законами «О Государственной налоговой службе РСФСР», «Об основах Государственной налоговой системы в РФ» № 2118-1 от 27.12.91 г. ст. 13.

13. Контроль за соблюдением правил торговли пивом, табачными и ювелирными изделиями возлагается на органы внутренних дел и налоговые инспекции по Чурапчинскому улусу.

БИЛЭЭРИН

«Сага олох» редакционно-издательский холдинг массовая галым (дипломатический) издательство улусу сүүмэрднэр. Үөрлөгч бэлтгэгч үлдэгч хааччлар. Багазаахтар үлэ хэргээр нэлэн билсэн.

«Сага олох» РИХ.

Эбэрдэлибим!

Күндү кайыһынатын, саяаһынатын, Россия нуруутун үөрөхтөрүн туйгуун, старнай методист учууталы НЕУСТРОЕВА Мария Дмитриевна 55 сааскын туолбукунан итинник-истинник эбэрдэлибим! Багарабыт дьоллоох-сүрүлөөх олоху, Саха өрүгүн чиргэл титтанын кытаанах доруобуйаны, таптыр идэргэ сатһылаах үлөнү!

Мындааһынатын Неустроевтар, Сысолотиннар, Пилоттар, Чурапчинтун Неустроевтар.

х х х

Бэрт былыргыттан батахыт минхайнар дэри эмин дэһит күндү табаарыһынатын, Россия нуруутун үөрөхтөрүн туйгуун НЕУСТРОЕВА Мария Дмитриевна 55 сааскын туолбукунан итирэх-истириг эбэрдэлибим! Тус байбар уонна дьыл-көргөһүгэр бары үчүгэй, дьолу-сүрүгүн багарабыт.

Е. М. Дьячкова, В. Н. Шестакова, А. Н. Моисеева, Дьячковайдар, Никифоровтар, Моисеевтар, Лобиноттар, Чечбутовтар, Ефремовтар, Дьяковтар дьыл көргөттөрү.

х х х

«Саха-Азия олоһо» фонду стипендиатын, «Ураанхай саха олоһо» программа авторун, Чурапчы алын сүбүөх оскулатын старнай методист учууталы НЕУСТРОЕВА Мария Дмитриевна 55 сааскын томточу туолбук үөрүүдөөх үбүлүүгүнөн сахалыа уруутуку буолуохтун!

Багарабыт айтыа саха адмаһынатын кытаанах доруобуйаны. Хомолто-хоргутуу ирааһынан тумуһун, күнүтэ толору дьолуун олохун томточу туолуун!

Дьыл-көргөһүгэр ил-эйэ эбэрдэһи, үөрүү-көтүү үмүрүгүтүн. Улоһу, олоххо сүбүн-аман, сыавата билдирбэт көмөн иһин махтаа бастыһын аныбыт.

Бииргэ үлэллэр коллективын, Чурапчы алын сүбүөх оскулатын учууталлара.

Убаастабыллаах биир идэлээхтэтин Соловьев издательский холдинг улусуун ветераны Михаил Михайлович ЕРШОВУ «Саха Республикаһын үтүөлөөх ветераннай ирбэһи» бочуоттаах аата итирэлэбитин Чурапчытаагы ветераннай управление администрациятын уонна профсоюз ааттарыттан атыттык-истинник эбэрдэлибим!

Сыралаах үлэһитин, ахсаабат кыһамыһын үтүө иччаты байан уустун идэргэ үлүһүбүкунан кэп тутабыт, махтанабыт.

Убаастабыллаах кинибитигэр дьыл-сөргө сылаас сыйлаһа, итин сааһа, өрлөрүг махтаалара олоххун өссө уһаттын, сааһа сааһабырбатын. Эһиги дьыл-көргөһүгэр үтүө, эрэ төхөйдүн!

Чурапчытаагы ветераннар.

АТЫЛЫБЫТ

Хатылыга лафет дьыл көгдөйүн (не ырааа 7,5х7,5)—кырысалаах, холуодулаах. Арааһа, үрдө, муостатын маһа бөдөн. Уһайбатыгар булуустуох, туалеттаах, хотонноох, кургутун баһаһа туруорулаабыт.

1989 с. ЗИЛ ММЗ-554, 1993 с. УАЗ-31512 сүүрө сылдыар массовыйларын. Чехословацкай көппүккүн, көлө охсоруун, 10 саастаах охсөргө, муһуһарга көлүлэр, сымаһаас аты, Сылаабыт чөпчөк. Билсэр телефоннар: 21-699, 25-319.

х х х

Биир хостөөх, приватизацияны дьыл, эбэртэ эһиги партияныгыгар астаһабын. Атылаһар сыавата—12 жыл. солк. Ярославский уул. 8 №-рэ, 6 кв.

ҮЛЭБЭ ЫҢҢЫРАЛЛАР

1. Чурапчытаагы суолу тутар, өрөмүһүнүр учаастагы—3 тракторист, «Е» категориялаах 2 суолчары.
2. Улууһтаагы кини балыһаһа—1 санитарны.

Үлөһүн хааччыһын кини.

Редактор Г. Г. ПОПОВ.

НАШ АДРЕС: 678700, с. Чурапчы, ул. Карла Маркса, 26 «а». ТЕЛЕФОНЫ: редактор—21-332, отделы—21-265, магазин—21-505.

Чурапчинская улусная типография. Национальной издательско-полиграфической компании «Сахаполиграфиздат».

с. Чурапчы, ул. Карла Маркса 26 «а». Подписано в печать 08.04.98 г. Тираж 2861.

ЗАКАЗ № 41.

Учредители (соучредители) газеты—Редакция, Администрация улуса, Национальная издательско-полиграфическая компания «Сахаполиграфиздат». Газета издаётся на якутском языке, выходит по вторникам и субботам.

Индекс газеты: 54907.

Автор суругар этиллэр сааһа редакция позициялар мэдди сон үбүлэр буолбатах. Сурукка айылар чакчылар нурдунтаахтарыгар эппитин иһин автор тус байыта сүгэр.